

1 December 2019

WORLD AIDS DAY

Communities make a difference

Sexual health and
education are important.

**Know your rights
and responsibilities.**

**We have
the knowledge
and the tools to
stop HIV/AIDS.**



**Make informed
choices.**

**Play your part in
your community.**

Follow, comment and share using

#CommunitiesMakeADifference
#ChekaImpilo

1 December 2019

WORLD AIDS DAY

Morafe o dira phapang

Thuto ka ga tsa thobalano
e bothokwa.

**Itse ditoka le
maikarabelo a gago.**

**Re na le kitso le
di dirisiwa go ka
thibela HIV/AIDS.**



**Dira ditshweetso
tse dinang le kitso.**

**Tshameka karolo ya
gago mo morafeng
wa gaeno.**

Re latele, re itsese maikutlo a gago, mme o abelane

#CommunitiesMakeADifference
#ChekaImpilo

1 December 2019

WORLD AIDS DAY

Baahi ba etsa phapang

Bophelo bo botle ba
thobalano le thuto li bohlokoa.

**Tseba litokelo le
boikarabello ba hau.**

**Re na le tsebo le
lisebelisoa tsa ho
thibela HIV/AIDS.**



**Etsa liqetho tse
nang le tsebo.**

**Bapala karolo ea hau
sechabeng sa heno.**

Re latele, fana ka maikutlo a haho, mme u arolelane u sebelisa

#CommunitiesMakeADifference
#ChekaImpilo

1 December 2019


WORLD AIDS DAY

Imiphakathi yenza umehluko

Impilo yezocansi nolwazi
ngazo zibalulekile.

Yazi amalungelo
akho nezibopho
zakho.

Sinolwazi
namathulusi
wokumisa
i-HIV/AIDS.



Yenza izinqumo
ezinolwazi.

Dlala
indima yakho
emphakathini
wakho.

Silandele, ubeke amazwana, bese wabelane usebenzisa

#CommunitiesMakeADifference
#ChekaImpilo